

t94_setlim_2

(TMTL6RNaARADBs9gDVemjKmC6Xeg8ZA86Tq)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k9_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_kurato_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_setlim_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_kurato_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_kurato_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers (k9_setfam_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow ((v3_kurato_0 X2 X0) \Rightarrow (k4_kurato_0 X0 (k7_setlim_2 X0 \\ & X2 X1) = k7_subset_1 X0 X1 (k4_kurato_0 X0 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers (k9_setfam_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow ((v3_kurato_0 X2 X0) \Rightarrow (k3_kurato_0 X0 (k7_setlim_2 X0 \\ & X2 X1) = k7_subset_1 X0 X1 (k3_kurato_0 X0 X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X1 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)))))) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow ((v1_funct_1 (k7_setlim_2 X0 X1 X2)) \wedge ((\\ & v1_funct_2 (k7_setlim_2 X0 X1 X2) k5_numbers (k9_setfam_1 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 (k7_setlim_2 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & k5_numbers (k9_setfam_1 X0)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 k5_numbers \\ & (k9_setfam_1 X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & k5_numbers (k9_setfam_1 X0)))))) \Rightarrow ((v3_kurato_0 X1 X0) \Leftrightarrow (k4_kurato_0 \\ & X0 X1 = k3_kurato_0 X0 X1)) \end{aligned} \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 k5_numbers (k9_setfam_1 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers (k9_setfam_1 \\ & X0)))))) \Rightarrow ((v3_kurato_0 X2 X0) \Rightarrow ((v3_kurato_0 (k7_setlim_2 X0 \\ & X2 X1) X0) \wedge (k4_kurato_0 X0 (k7_setlim_2 X0 X2 X1) = k7_subset_1 X0 \\ & X1 (k4_kurato_0 X0 X2)))))) \end{aligned}$$